

**ŽIRO RAČUN**  
**INFORMACIONI LIST - FBIH**

**Ugovorne strane**

Banka	<b>ZiraatBank BH</b>
Adresa i sjedište Banke	<b>Zmaja od Bosne 47 c, Sarajevo</b>

**Glavne karakteristike proizvoda**

Vrsta usluge	ŽIRO RAČUN											
Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	<p>Iznos usluge je u skladu sa raspoloživim sredstvima na žiro računu. Banka otvara žiro račun u domaćoj valuti (BAM).</p> <p>Žiro račun je račun preko kojeg će Klijent obavljati plaćanje i vršiti naplatu svojih potraživanja ostvarenih po osnovu Ugovora o djelu, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, izdavanja u najam ili zakup zgrada i drugih nekretnina te drugim propisanim osnovama.</p>											
Trajanje ugovora	<p>Ugovor o otvaranju i vođenju žiro računa zaključuje se na neodređeno vrijeme. Svaka od ugovornih strana može raskinuti ovaj ugovor bez otkaznog roka. Klijent ima pravo raskinuti ovaj ugovor i to slanjem pismenog obaveštenja o raskidu ugovora, s tim što je Klijent prije zatvaranja žiro računa obavezan izmiriti sve obaveze po istom.</p>											
Mogućnost raspolaganja sredstvima	<p>Raspolaganje sredstvima na žiro računu moguće je na blagajni Banke uz prezentovanje identifikacionog dokumenta.</p>											
Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope	<p>Nominalna kamatna stopa se ne primjenjuje na ovu vrstu bankarskog proizvoda. Banka ne obračunava kamatu na sredstva na žiro računu.</p>											
Visina efektivne kamatne stope – EKS i ukupan iznos koji klijent plaća	<p>Efektivna kamatna stopa se ne primjenjuju na ovu vrstu bankarskog proizvoda. Banka ne obračunava kamatu na sredstva na žiro računu.</p>											
Iznos i broj rata i perioda u kojima dospijevaju	<p>Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu</p>											
Naknade za žiro račun	<p>Naknade koje padaju/mogu pasti na teret Klijenta navedene su u nastavku:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mjesečna naknada za vođenje žiro računa</td> <td style="width: 40%;">4,99 KM</td> </tr> <tr> <td>Otvaranje žiro računa</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>Uplate i isplate u gotovini</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>Plaćanje obaveza (trajni nalog)</td> <td>2,00 KM po nalogu</td> </tr> <tr> <td>Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta</td> <td>2,00 KM</td> </tr> </table>		Mjesečna naknada za vođenje žiro računa	4,99 KM	Otvaranje žiro računa	Bez naknade	Uplate i isplate u gotovini	Bez naknade	Plaćanje obaveza (trajni nalog)	2,00 KM po nalogu	Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta	2,00 KM
Mjesečna naknada za vođenje žiro računa	4,99 KM											
Otvaranje žiro računa	Bez naknade											
Uplate i isplate u gotovini	Bez naknade											
Plaćanje obaveza (trajni nalog)	2,00 KM po nalogu											
Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta	2,00 KM											
Definisanje promjenjivosti naknada	<p>Promjenjivost naknada/troškova Banke vezana je za ekonomski elemente kao što su: utrošak materijala, troškovi vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje Ugovora, odnosno troškovi koje Banka ima u pružanju pojedinih usluga. Dakle, naknade/troškovi banke definisane Tarifnikom usluga banke u poslovanju sa fizičkim licima su promjenjive i mijenjaju se s vremenom na vrijeme u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja, a ukoliko dođe do promjene visine naknada/troškova Banke, iste se primjenjuju na zaključeni Ugovor bez obaveze zaključivanja aneksu. Banka je obavezna o izmjenama obavijestiti Klijenta (putem web stranice <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a>, u organizacionim jedinicama Banke, putem obavijesti ili dr.načinom) i to najkasnije 15 dana prije početka primjene. Tarifnik usluga banke u poslovanju sa fizičkim licima je dostupan u svako vrijeme u organizacionim jedinicama Banke na vidljivom mjestu i na web stranici Banke <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a> i sa njima se Klijent može upoznati i upoređivati ih sa tarifama drugih banaka, slobodno i neuslovljeno izborom poslovne banke sa kojom će eventualno zaključiti ugovor, o čemu odluku donosi potpuno nezavisno i samostalno.</p>											

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava	Za vođenje žiro računa Banka će obračunavati i naplaćivati naknadu za vođenje žiro računa 4,99 KM na mjesечно nivou, promjenjiva. Naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti po računu.
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu korištenja notarskih usluga.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama.
Zatezna kamatna stopa i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjerenja obaveza	Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu.
Instrumenti osiguranja ispunjenja obaveze	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu
Naknada za prijevremenu otplatu	U slučaju zatvaranja žiro računa ne naplaćuje se naknada za zatvaranje.
Aktivnost računa:	Ukoliko na računu nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava od strane Klijenta u periodu od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti, račun se smatra neaktivnim. Neaktivni računi se ponovo aktiviraju radnjama Klijenta koje za posljedicu imaju deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa, pri čemu će Klijent biti u obavezi da priloži svu neophodnu dokumentaciju koja se zahtijeva kao i prilikom otvaranja računa. Aktivnosti banke na računu (naplata u vezi sa računom i sl.) te aktivnosti od strane trećih lica, nezavisno od volje Klijenta, (naplata nadležnih organa, po sudskoj presudi itd.) ne smatraju se aktivnostima u smislu ponovnog aktiviranja računa. Banka je dužna najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja računa kao neaktivnog obavijestiti Klijenta o istom. Obavještenje o proglašenju računa neaktivnog se objavljuje na web stranici Banke <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a> i to navođenjem broja računa. Nakon proglašenja računa neaktivnim Banka će naplaćivati mjesечnu naknadu za vođenje neaktivnog računa u visini naknade za vođenje (aktivnog) računa. Ukoliko na računu nema novčanih sredstava Banka će zatvoriti/ugasiti račun.
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza	Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu
Uslovi polaganja novčanog depozita	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu polaganja novčanog depozita.

Svi podaci navedeni u ovom informacionom listu važe 15 dana od datuma izdavanja/potpisivanja informacionog lista. Ukoliko se nakon isteka navedenog perioda ne budu mijenjali uslovi koje propisuje Banka, Ugovor će biti zaključen prema uslovima navedenim u ovom informacionom listu bez potrebe izdavanja novog informacionog lista. Ukoliko se uslovi koje propisuje Banka nakon 15 dana promijene, Banka će izdati novi informacioni list sa novim uslovima i rokom u kojem Banku obavezuju podaci u novom informacionom listu.

Klijent ima pravo dobiti besplatnu kopiju nacrta ugovora o žiro računu na razmatranje izvan prostorija banke u istom periodu u kojem banku obavezuju podaci iz informacionog lista. Banka neće izdati kopiju nacrta ugovora o žiro računu ako u vrijeme podnošenja zahtjeva za žiro račun ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s Klijentom u ovom pravnom poslu.

**ŽIRO RAČUN**  
**INFORMACIONI LIST – RS**

**Ugovorne strane**

Banka	<b>ZiraatBank BH</b>
Adresa i sjedište Banke	<b>Zmaja od Bosne 47 c, Sarajevo</b>

**Glavne karakteristike proizvoda**

Vrsta usluge	XX											
Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	<p>Iznos usluge je u skladu sa raspoloživim sredstvima na žiro računu. Banika otvara žiro račun u domaćoj valuti (BAM).</p> <p>Žiro račun je račun preko kojeg će Klijent obavljati plaćanje i vršiti naplatu svojih potraživanja ostvarenih po osnovu Ugovora o djelu, honorarnog ili dopunskog rada, autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, izdavanja u najam ili zakup zgrada i drugih nekretnina te drugim propisanim osnovama.</p>											
Trajanje ugovora	<p>Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana ima mogućnost jednostrano raskinuti ugovor. Klijent može da raskine ugovor u bilo kojem trenutku, bez plaćanja naknade, uz poštivanje otkaznog roka od 15 dana. Povjerilac može da raskine ugovor (obavezna pismena forma raskida) uz poštivanje otkaznog roka od dva mjeseca, kao i iz razloga predviđenih propisima kojima se uređuju obligacioni odnosi ili drugim zakonom. U slučaju otkaza-raskida Klijent je dužan izmiriti eventualna dugovanja. Nakon prestanka Ugovora Klijent može (nakon što je izmirio eventualna dugovanja po ugovoru) bez naknade prenijeti sredstva u drugu banku ili podići sredstva u gotovini i ugasiti račun.</p>											
Mogućnost raspolaganja sredstvima	<p>Raspolaganje sredstvima na žiro računu moguće je na blagajni Banke uz prezentovanje identifikacionog dokumenta.</p>											
Visina i promjenjivost nominalne kamatne stope	<p>Nominalna kamatna stopa se ne primjenjuje na ovu vrstu bankarskog proizvoda. Banika ne obračunava kamatu na sredstva na žiro računu.</p>											
Visina efektivne kamatne stope – EKS i ukupan iznos koji klijent plaća	<p>Efektivna kamatna stopa se ne primjenjuju na ovu vrstu bankarskog proizvoda. Banika ne obračunava kamatu na sredstva na žiro računu.</p>											
Iznos i broj rata i perioda u kojima dospijevaju	<p>Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu</p>											
Naknade za žiro račun	<p>Naknade koje padaju/mogu pasti na teret Klijenta navedene su u nastavku:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Mjesečna naknada za vođenje žiro računa</td> <td style="width: 40%;">_____ KM</td> </tr> <tr> <td>Otvaranje žiro računa</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>Uplate i isplate u gotovini</td> <td>Bez naknade</td> </tr> <tr> <td>Plaćanje obaveza (trajni nalog)</td> <td>2,00 KM po nalogu</td> </tr> <tr> <td>Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta</td> <td>2,00 KM</td> </tr> </table>		Mjesečna naknada za vođenje žiro računa	_____ KM	Otvaranje žiro računa	Bez naknade	Uplate i isplate u gotovini	Bez naknade	Plaćanje obaveza (trajni nalog)	2,00 KM po nalogu	Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta	2,00 KM
Mjesečna naknada za vođenje žiro računa	_____ KM											
Otvaranje žiro računa	Bez naknade											
Uplate i isplate u gotovini	Bez naknade											
Plaćanje obaveza (trajni nalog)	2,00 KM po nalogu											
Izrada izvoda na poseban zahtjev Klijenta	2,00 KM											
Definisanje promjenjivosti naknada	<p>Promjenjivost naknada/troškova Banke vezana je za ekonomski elemente kao što su: utrošak materijala, troškovi vanjskih usluga i kadrovskih resursa PBanke neophodnih za izvršenje Ugovora, odnosno troškovi koje Banka ima u pružanju pojedinih usluga. Dakle, naknade/troškovi banke definisane Tarifnikom usluga banke u poslovanju sa fizičkim licima su promjenjive i mijenjaju se s vremenem u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja, a ukoliko dođe do promjene visine naknada/troškova Banke, iste se primjenjuju na zaključeni Ugovor bez obaveze zaključivanja aneksu. Banka je obavezna o izmjenama obavijestiti Klijenta (putem web stranice <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a>, u organizacionim jedinicama Banke, putem obavijesti ili dr.načinom) i to najkasnije 60 dana prije početka primjene. Tarifnik usluga Banke u poslovanju sa fizičkim licima je dostupan u svako vrijeme u organizacionim jedinicama Bankena vidljivom mjestu i na web stranici Banke <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a> i sa njima se Klijent može upoznati i upoređivati ih sa tarifama drugih banaka, slobodno i neuslovljeno izborom poslovne banke sa kojom će eventualno zaključiti ugovor, o čemu odluku donosi potpuno nezavisno i samostalno.</p>											

Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava	Za vođenje žiro računa Banka će obračunavati i naplaćivati naknadu za vođenje žiro računa _____ KM na mjesечно nivou, promjenjiva. Naknada se ne naplaćuje za mjesec u kojem nije bilo aktivnosti po računu.
Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu korištenja notarskih usluga.
Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu zaključenja ugovora o sporednim uslugama.
Zatezna kamatna stopa i druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjena obaveza	Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu.
Instrumenti osiguranja ispunjenja obaveze	Nije primjenjivo za ovaj proizvod/uslugu
Naknada za prijevremenu otplatu	U slučaju zatvaranja žiro računa ne naplaćuje se naknada za zatvaranje.
Aktivnost računa	Ukoliko na računu nije bilo aktivnosti deponovanja ili povlačenja sredstava od strane Klijenta u periodu od 12 mjeseci od dana zadnje aktivnosti, račun se smatra neaktivnim. Neaktivni računi se ponovo aktiviraju radnjama Klijenta koje za posljedicu imaju deponovanje ili povlačenje sredstava sa računa, pri čemu će Klijent biti u obavezi da priloži svu neophodnu dokumentaciju koja se zahtijeva kao i prilikom otvaranja računa. Aktivnosti banke na računu (naplata u vezi sa računom i sl.) te aktivnosti od strane trećih lica, nezavisno od volje Klijenta, (naplata nadležnih organa, po sudskoj presudi itd.) ne smatraju se aktivnostima u smislu ponovnog aktiviranja računa. Banka je dužna najkasnije u roku od 15 dana od dana proglašenja računa kao neaktivnog obavijestiti Klijenta o istom. Obavještenje o proglašenju računa neaktivnog se objavljuje na web stranici Banke <a href="http://www.ziraatbank.ba">www.ziraatbank.ba</a> i to navođenjem broja računa. Nakon proglašenja računa neaktivnim Banka će naplaćivati mjesecnu naknadu za vođenje neaktivnog računa u visini naknade za vođenje (aktivnog) računa. Ukoliko na računu nema novčanih sredstava Banka će zatvoriti/ugasiti račun.
Upozorenje u vezi sa posljedicama propuštanja izmirenja obaveza	Nije primjenjivo na ovaj proizvod/uslugu
Uslovi polaganja novčanog depozita	Ova vrsta usluge od klijenta ne zahtjeva obavezu polaganja novčanog depozita.

Svi podaci navedeni u ovom informacionom listu važe 15 dana od datuma izdavanja/potpisivanja informacionog lista. Ukoliko se nakon isteka navedenog perioda ne budu mijenjali uslovi koje propisuje Banka, Ugovor će biti zaključen prema uslovima navedenim u ovom informacionom listu bez potrebe izdavanja novog informacionog lista. Ukoliko se uslovi koje propisuje Banka nakon 15 dana promijene, Banka će izdati novi informacioni list sa novim uslovima i rokom u kojem Banku obavezuju podaci u novom informacionom listu.

Klijent ima pravo dobiti besplatnu kopiju nacrta ugovora o žiro računu na razmatranje izvan prostorija banke u istom periodu u kojem banku obavezuju podaci iz informacionog lista. Banka neće izdati kopiju nacrta ugovora o žiro računu ako u vrijeme podnošenja zahtjeva za žiro račun ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa s Klijentom u ovom pravnom poslu.